

**Yesu Kristo -- Onwu da anaa
Otorofoo?**

Bere a Albania nyaa fawohodi, wɔ afe 1913, July 29, mu no, na oman no nni so difoo anaa ohene biara. Eno nti oman no sree Halim Eddine a na oye Turkis heneba, se omɛ di oman no anim. Na Eddine nni ne mu gyedie se obeye Albaniafoɔ so hene, eno nti oropoo ne ti se obeye atom, na omanfoɔ no nso ho pre won yie. Dakoro, nkratoɔ baee se oheneba yi nam kwan so rekɔ Durasso, a na eye Albania ahenkuro.

Nna bi akyiri no, okandifoɔ foforo yi beduruu animuonyam keseɛ mu. Na n'afadeɛ no ye fe na esan wɔ abasobodeɛ bebreɛ. Na oware yie na na ose ohenpon keseɛ bi. Okasaeɛ no, obiara

ahonhomɔne nso firii nnipa pii mu kɔe, na woteaam se: Wone Nyankopɔn ba no! Na oteatea wɔn, wamma wɔankasa, efiri se wonim se one Kristo no." Luka 4:40,41. (San hwe Marko 5:6-8). Bible mu adanseɛ nyinaa kyere se Yesu nnye otorofoo na mmom Onyankopɔn ba a onnwu da no. Obabunnu Maria a onam honhom kronkron so nyinseneɛ abofra n'abakosem no, ka se Yesu ye "Immanuel a asekyere ne se: Onyankopɔn ne yen na ewɔ ho." (Mateo 1:21-23) I Timoty 6:14-16 ne Adiyisem 17:14 ka se Yesu te ho daa afeboɔ na oye "...awuranom mu awuradene ahenfo, mu hene, ..."

osi no aboo, efirise okaa se na owo ho ansa na Abraham rebeba. "Enna Yudafoɔ no see no se: Wonnya nii mfinrhyia aduonum, na wohunuu Abraham? Yesu see won se, Abraham nnya mmaee no, na mewɔ ho. Enna wotaseɛ aboo se wobeto abo no, na Yesu huntae, na ofiri asɔrefie ho kɔe." Yohane 8:57-59 Borɔfo kasaa mu no, Yesu de asemfua, "Me ne", na edii dwuma wɔ eha yi, na enye "Na me wɔ". Eyi ye abodin a ekyere yen nea oye, ME NE amapa no. "Na Onyankopɔn ka kyereɛ Mose se: Meara ne meara. Na ose: 'Meara' na asoma me mo nkyen.

Eyi nnye akyinnyee foforo bi. Daniel Webster, a na oye Amerika ni, ne nnipakuo bi redidi. Won nkommodie mu no, okaa se ogyedi se Yesu Kristo ye osoro Nyankopɔn ba no ampa.

Won mu baako bisaa se; "Na nteaseɛ ben na ewɔ mu se Yesu, bere koro no ara, ye Onyankopɔn ba ne Onipa ba?"

Okristoni no buaae se; "Daabi, m'adamfo, menntumi nnte aseɛ se oye Nyankopɔn ne onipa bere koro no ara. Na se mete aseɛ dee a, enee na onsene me. Me hia osoro Agyenkwa."

Na Yesu abakosem n'efa a ehia paa ara ni.

se: Wone me dɔba a wosɔ m'ani!" Marko 1:9-11 Mika nso hyeebo se, Nea obefiri Betlehem aba no nni awieɛ. "Na wo, Bet-Lehem a ewɔ Efrata, wo a wosua se wobefra Yuda mpemmpem mu, wo mu ara na obi beba ama me, na wabeye Israel sodifoɔ no; na n'ase firi tete nterede, firi daa a enni ase nna mu." Mika 5:2 Yohane nso ka faa Yesu ho se, "Mfitiaseɛ no, na Asem no wɔ ho, na Asem no ne Onyankopɔn na ewɔ ho, na Asem no ye Onyankopɔn. Ono ara na mfitiaseɛ no na one Onyankopɔn wɔ ho. Enam ne so na woyɔɔ ade nyinaa, na wɔankwati no anyɔ biribiara a woyɔɔe. Ne mu na nkwa wɔ, na nkwa no ne nnipa hann: Na Asem no

Se onnye nea oka se oye a, na eye abususem. Eyi nti na na Yudafoɔ no pe se osi No aboo. Yohane 10:31,33 ka se, Yesu kae sa, "Me ne agya no ye baako." no, "Yudafoɔ no buaa no se: Enye adwuma pa nti na yerebesi wo aboo, na abususem ntira, efiri se wo a woye onipa ye wo ho se Onyankopɔn." Wɔ eda foforo nso, Yesu kyeree se owo tumi se ode bone firie. Marko se, "Na Yesu hunuu won gyidie no, ose obubuani no se: Oba, wɔde wo bone afiri wo. Na atwerefoɔ a wotete ho no mu binom dwendweneɛ won akoma mu se: Aden nti na oyi kasa saa? Oka abususem. Hwan na obetumi de bone afirie, gye Onvankopɔn nko ara?"

Koto Onyankopɔn! Na Yesu adanseɛ ne adiyie honhom no." Adiyisem 19:10 (San hwe Adi. 22:9) Nanso, mpen pii no, Yesu maa ho kwan maa nipa kotoo no. "Na wɔdruu kodoɔ no mu no, mframa no gyaee. Na won a wɔwɔ kodoɔ no mu no ba bekotoo no se: Nyankopɔn ba ne wo ampa!" (Mateo 14:32,33). "Na wɔfirii eda no ho ntem ara de ehue ne anigyeɛ keseɛ tutuu mmirika se wɔrekɔka akyere n'asuafoo no. Na hwe, Yesu hyiaa won kaa se: Me ma mo amo! Na wɔba besosoo ne nan koto sɔree no. Enna Yesu see won se: Monnsuro; monko nkɔka nkyere me nuanom

Na ntem ara a Yesu hunuu ne honhom mu se woredwendwene won mu saa no, dsee won se: Aden nti na modwendwene yeinom mo akoma mu? Dee ewo he na eye mmere, se wabese obubuani no se: Wode wo bone afiri wo, anaase: Sore, fa wo kete na nante? Na sedee ebeyo na mobehunu se onipa ba no wo tumi asase so se ode bone firie nti, dsee obubuani no se:” Marko 2:5-10. Yesu kaa no bio se, na owoho ansa na orebo wiase. ”Na afei, agya, fa animuonyam a mewo no wo nkyen ansa na waboo wiase no hye me wo ara wo nkyen!” Yohane 17:5

Ebere no mu baako dee, Yudafoɔ no boɔ mmɔden se

4

fam ne ho, ...” Kol. 2:9 ka se, ”efiri se ono mu na onyameye maye nyinaa tee nipadua mu.” Filipifoɔ nso ka se Onyankopɔn no ara hye se yensom Yesu. ”Eno nti na Onyankopɔn nso ama no so kese, na wadom no din a eboro din nyinaa soɔ, se Yesu din mu na osorofɔ ne asase sofoɔ ne asase asefoɔ nkotodwe nyinaa nkotoɔ, na tekyerema nyinaa mpaem nka se Yesu Kristo ne Awurade mma agya Nyankopɔn animuonyam.”

Filipifoɔ 2:9-11

Tweresem mu adanseɛ se Yesu ye Awurade no ye pii kwa. Nanso, ebinom adwene beye won nyaa se eyeden na Kristo tumi ye Onyankopɔn preko ne Onipa preko bere korɔ no ara.

13

tiee. Wode nna ennum na ehyee ne ho fa, wo aponto akeseɛ mu kuro no nyinaa mu. Akyire yi no, nkra foforo firi Turkey hene ho, se onipa a w'aduru Durasso no ye otorofoɔ. Oheneba Eddine daso wo Turkey. Oman no annye anni saa. Preko wakoo se wrekobisa 'ohene' no ama no akyere mu a, oko duruu ye no, na oko dada. Ohunuu se ne nkatanim no afiri ho. Nokwasem ne se, na oye Otto White a oyi aseresem dom anim, na osan nso se Eddine yie. Na onnye ohene ba no koraa, na na oye otorofoɔ. Enne, dodoɔ no ara susu se Yesu nnye Onyankopɔn ampa ara, na na oye onipa treneeni ne okyerekyereni Na so yeinom wom anaa efiri se oka tu ne ho se oye Onyankopɔn.

2

”Yesu see no se: Mene owusoree ne nkwa.” Yohane 11:25. Yesu mu wo nkwa, nea efiri ono ara ne mu, na enye nea w'afem anaa w'afiri.

”Dee owoo ba no wo nkwa no.” 1 Yoh. 5:12. Kristo nyameye no ne gyidini daa nkwa awerekyekye. ”.dee ogye me die no se wawu mpo a, obenya nkwa. Na obiara a ote ase na ogye me die no renwu da.

Wogye yei di anaa?”

Se wogye di se Yesu Kristo ne Onyankopɔn ba no, na wohunu se obegyee wo firii wo bone mu (Mat. 1:21) a, enee ka wo bone kyere Onyankopɔn, na sere Yesu nkyen fafiri wo ne mogya no mu. Aden na womfre no w'akoma mu enne?

15

se wankɔ Galilea, na ehɔ na wobehu me.” Mateo 28:8-10

Enti, ennam Yesu Kristo n'akasa nneyoee ne n'anum nsem no so nti, yetumi twa no tia se, ebeye se oye otorofoɔ ne obususemni, anaa oye dee oka se oye no, Onyame Ba. Nanso enye ono nko adanseɛ so na ekyere Ne nyameye. Ne nyameye no ho wo adansefoɔ pii wo atwere no mu.

Petro, n'asuafɔɔ no mu baako ka se: ”Na Yesu duruu Kaesarea Filipi fam no, obisaa n'asuafɔɔ no se: Nnipa se onipa ba no ne hwan? Na wose: Ebinom se: Yohane suboni no. Ebinom se: Elia. Na ebinom nso se: Yeremia anaa

8

adiyifoɔ no mu baako. Dsee won se: Na mo dee, mose mene hwan? Na Simon Petro buaa se: Wone Kristo no, Onyankopɔn teasefoɔ no ba! Enna Yesu bua se no se: Nhyira ne wo, Yona ba Simon, efiri se enye ohonam ne mogya na eyi kyere woɔ, ma m'agya a owoo soro no.” Mateo 16:13-17

Onyame Agya No nso adanseɛ Yesu nyameye nokore no ho nie. ”Na ebaa se nna no mu no, Yesu firi Nasaret a ewo Galilea bae, na Yohane boɔ no asu Yordan mu. Na ntem ara ofirii nsuo no mu no, ohunuu se aburuburo ba ne so. Na enne bi firi soro baa

9

Na Onyankopɔn ka kyereɛ Mose bio se: Sedee ka kyere Israelfoɔ no nie: Awurade, mo agyanom Nyankopɔn, Abraham Nyankopɔn, Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn na wasoma me mo nkyen, yei ne me din de kasi daa, na yei na womfa nkae me, awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu.” Eodus 3:14,15 Enti emu da ho pefee se Yesu gye tum se oye Onyankopɔn. Afei, wo tweresem mu no, Onyame nnipa anaa obɔfoɔ biara mma wonsom no, gye Yesu nko. Yohane yee se oresom obɔfoɔ bi, na osii no kwan, na okaa se onkoto Onyankopɔn. ”Na mehwee ne nan ase mekotoo no. Na oka kyereɛ me se: Hwe, nyo sa, meye w'awurakwaa ne wo nuanom a wakura Yesu adanseɛ no mu bi.

6

beyee honam, na obetena yei mu, na yehunuu n'animuonyam se agya no ba a owoo no korɔ animuonyam, na adom ne nokore aye no ma.” Yohane 1:1-3, 14

Na Pɔolo nso, wo ne krataa a otwere komaa Timoteo no mu no, se, ”Na adee a wode nokoro ka se eso ne onyamesom pa ahuntasem no: Onyankopɔn yii ne ho adi honam mu, wobuu no bem honhom mu, oyii ne ho kyereɛ abɔfoɔ, wakaa ne ho asem amanaman mu, wogyee no dii ewiase, wafaa no koo soro, animuonyam mu.” 1 Timoteo 3:16.

Ebia, dee ebema adwene asi pi, ne ahonhommone adanseɛ se Yesu ye Onyankopɔn. ”Na owia retɔ no, won a wawoo ayarefoɔ a nyarewa hodoɔ ha won nyinaa de won bree no; na ode ne nsa guu won nyinaa so mmaako mmaako saa won yadee. Na

11